


**Keynote Address by Her Worship Mayor of Musina, Cllr Mihloti Muhlope during the District Golden Games at Madimbo Sports Centre on Wednesday 08 August 2018**



Ndo livhuwa **Programme Director**

Makhanselara vhane vha vha hone

Vhaimeli vha **Department of Health**

Vhaofisiri vha bvaho kha **District** na dzi **local municipalities**

Dzi **sponsors** dzashu

Vhaeni vhothe vho swikaho fhanu namusi

Ndi sa hangwi dzi **special guests** dzashu – vhaqegulu na vhaqalaha

Ndi a vha resha.

Sa **Musina Municipality** ri pfa ri tshi dihudza nga u vha rine vhe ra nangiwa uri ri **hosthe** mitambo hei ya **District**. Ndi a tenda uri **Department of Health** na dzi **organizers** vho vhona zwo fanela uri mitambo hei i de fhanu Musina nahone vha a zwi divha uri ri na **capacity** ya u **hostha** dzi hedzi **District games**.

Zwi takadzaho ndi zwaui mitambo hei i khou da nga nwedzi wa vhaqumakadzi. Na rine sa maspala wa Musina ri khou tikedza shango lothe kha u pemelela hoyu nwedzi ngauri ri a zwi divha uri vhaqumakadzi, ri tshi katela na vhaqegulu, ndi vhone vhomme vha tshitshivha.

**Last week** ro vha ri kha dzi **local games** dza Musina he ra takala nga maanda ri tshi khou vhona vhaqegulu na vhaqalaha vha tshi khou diphina nga mitambo. Ndo twa na vhaaluwa vhashu the **whole day ende** ndo zwi vhona nga anga mato uri **talent** na vhuuimisei zwi hone kha vhaaluwa. **Competition** ye ra vha nayo **last week** yo vha i tshi takadza nahone ndi khou tenda uri na namusi ri do diphina vhukuma u fhira **last week**.

Sa muvhoso, ro no ambesa nga ha ndeme ya u ita nyonyoloso na u didzhenisa kha zwa mitambo nga vhaaluwa vhashu. Ndi a divha na u thonifha zwine dzi **research** dza ri vhudza zwone fhedzi ndo pfa ndo takala nga maanda musi ndi tshi wana **first-hand information** kha vhaqegulu na vhaqalaha vhe nda vha ndo dzula navho kha dzi games dza Musina. Vho mmbudza uri u bva tshe vha didzhegenisa kha mitambo na nyonyoloso a vha tshi dinwa nga zwidwadze zwi ngaho **sugar diabetes** milenzhe, **high blood pressure**, **heart attack**, na **depression**. Hezwi zwi kho tou sumbedza uri zwi **important** u didzhenisa kha hedzi **activities**.

Hafho seli Mabvete, hu na muqegulu wa minwaha ya **106** na nwana wawe wa **79 years** vha ra vha fha ndu **two weeks ago**. Havho vhatu vho sumbedzisa uri zwinwe zwa zwithu zwe zwa ita uri vha lalame ndi u ita uri mivhili yavho i dzule i **fit** nga u shumesa na u tshimbila dzi **distance** ndapfu. Hu divha nnyi, na vhone zwenezwi zwine vha khou ita zwi nga shela mulenzhe khauri vha lalame **for more than 100 years**.

Kha ri ite bembela na henengei mayahani ashu uri vhaaluwa vhane vha saathu didzhenisa kha zwa mitambo vha dinee tshifhinga tsha u ita nyonyoloso na vhanwe.

Ndi saathu hangwa, vhalu vhaaluwa vhane vha kona, kha ri ye ofisini dza tsini dza **IEC** u **tsheka** zwidododmbedzwa zwashu uri ri kone u khetha kha **national elections** dza **next year**. Vhalu vhane vha sa kone, kha ri rumele vhaduhulu na dzibasa uri vha ye vha ri **tshekele**. Hezwi ndi khou zwi amba ngauri vhaaluwa vho tamba **part** khulwane kha uri muvhoso washu wa **ANC** u wine dzikhetho dzothe dzo fhiraho.

Ndi zwa ndeme uri na **next year** vha tshi ya u khetha, vha khethe yone **ANC** uri ri kone u isa phanda na u khwinisa vhutshilo havho.

Hu na dzi **programmes** dza **Thuma Mina** dzine dza vha hone kha dzi **branches** dzotho dza **ANC** na kha dzi **ward** dzotho uya nga mimaspala. Ri khou tutuwedza vhaaluwa vhane vha kona uri na vhone kha vha vhe **part** ya dzi **volunteers** kha zwitshavha zwavho.

**Finally**, saizwi namusi ri tshi khou tangana na dzi **winners** u bva kha dzi maspala dzo fhambanaho, ndi khou tenda uri ri do diphina nga u mvumvusiwa nga vhukoni ho fhambanaho. Kha vhane vha do kunda fhano namusi, ndi khou vha tamela mashudu kha dzi **Provincial Games** dzine dza do tambelwa **Polokwane next month** na kha dzi **National games** dzine dza khou ya **Bloemfontein** nga **October**.

Ngaralo ndi ri kha ri diphine nga mitambo na nyonyoloso vhaaluwa vhanga.

Ndo livhuwa.